

VHEGE YA DZIWI LI YA SHANGO LOTHE

11-15 September 2017

NI RI RAMILAYO A NI NWALELE WILI - NGA FHEDZI!



6

Zwiitisi zwa rathi zwa u ri ni vhe na wili

1. Ndi pfanelo yaḅu u ḅanga ane na ṭoḅa u mu siela ndaka yaḅu.
2. Ni fanela u ita vhungoho ha uri muṭa waḅu u a ṭhogomelwa musi ni tshi lovha.
3. Ndaka yaḅu i ḅo sala na vhane na funa vha tshi sala nayo.
4. Ni khetha mulangi wa ndaka ane na mu ḅivha na u mu fulufhela.
5. Ni ḅo ilezda mbadelo dzo engedzeaho na dzi songo teaho.
6. Ni ḅo ilezda u sa fushea na dzikhuḅano vhuḅati ha miraḅo ya muṭa waḅu ngauri a hu na vhuḅivhisi vhu re khagala nga ha ḅḅila ine ndaka yaḅu ya fanela u kovhekanywa ngayo.



5

Zwiitisi zwiṭanu zwa u shumisa ramilayo u itela u ḅwala wili yaḅu

1. Ramilayo ndi muthu ane a shuma na zwa mulayo a re na ndalukanyo dzo teaho o ḅwaliswaho kha dzangano ḅa mulayo.
2. Ramilayo u na ḅḅivho na vhuḅoni zwo teaho u itela u khwaṭhisedza uri wili yo tea nahone i swikelela ṭhoḅea dza mulyo.
3. Ramilayo a nga thusa na u khwaṭhisedza uri thundu yaḅu i kovhekanywe nga u ṭavhanya, nga ḅḅila yo fanelaho.
4. Ramilayo a nga ni eletshedza kha vhuḅeme naho vhu vhuḅhio vhuḅe ha nga vha hone malugana na wili yaḅu.
5. Ramilayo a nga thusa na u tikedza mulangi wa ndaka yaḅu.



3

Zwithu zwiraru nga ha mulangi wa ndaka

1. Mulangi wa ndaka u tea u kovhekanya ndaka yaḅu u tendelana na wili yaḅu.
2. Mulangi wa ndaka a nga vha ramilayo waḅu, mufarisi waḅu, muraḅo wa muṭa kana khonani.
3. Arali na khetha mufarisi waḅu, muraḅo wa muṭa kana khonani, ndi khwine u dovha na nanga na ramilayo ane a ḅo thusa mulangi wa ndaka kha sia ḅa zwa mulayo.



4

Zwithu zwiḅa zwiḅe na tea u zwi humbula ni sa athu u ḅwala wili yaḅu

1. Ndi nnyi ane a ḅo wana mini?
2. Ndi nnyi ane a ḅo vha muṭhogomeli a re mulayoni wa vhana vhaḅu vhaḅe vha kha ḅi vha vhaṭuku (vha re fhasi ha miḅwaha ya 18)?
3. Ndi nnyi ane a ḅo vha mulangi wa ndaka ya wili yaḅu?
4. Naa ni ṭoḅa u ita wili ya muṭanganelano na mufarisi waḅu?



2

Zwithu zwiḅhili zwiḅe na tea u ṭuwa nazwo musi ni tshi ya u ṭangana na ramilayo

1. Basa yaḅu (na basa ya mufarisi waḅu arali ni na wili ya muṭanganelano).
2. Mutevhe wa ndaka yaḅu (u katela nga ho livhaho zwithu zwiḅe na ṭoḅa zwi tshi ḅewa mugeḅe)



1

No ita phetho

Dzudzanyani na ramilayo uri a ni ḅwalele wili yaḅu - NGA FHEDZI nga Vhege ya u ḅwala Dziwili u bva nga vhege ya ḅa 11 u swika 15 September 2017. Hu ḅo ḅwalwa wili ntswa fhedzi. A hu nga itwi ndulamiso kha wili dza kale.

Hune na nga wana hone ramilayo ane a ḅo ni ḅwalele wili:

www.LSSA.org.za



LAW SOCIETY
OF SOUTH AFRICA

Kana ni founele dzangano ḅa mulayo ḅa dzingu ḅaḅu: U itela u wana vho ramilayo vha –

- Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, North West founelani Law Society of the Northern Provinces kha (012) 338 5800;
- Western, Eastern na Northern Cape founelani Cape Law Society kha (021) 443 6700;
- Free State founelani Law Society of the Free State kha (051) 447 3237;
- KwaZulu-Natal founelani KwaZulu-Natal Law Society kha (033) 345 1304.

Kana ni founele Law Society of South Africa kha (012) 366 8800.

Vhege Ya Dziwili Ya Shango Lothe ndi ḅiga ḅa muṭanganelano vhuḅati ha Law Society of South Africa na miraḅo yayo ya rathi, Black Lawyers Association, Cape Law Society, KwaZulu-Natal Law Society, Law Society of the Free State, Law Society of the Northern Provinces na National Association of Democratic Lawyers.

Heḅi ndi bammbiri ḅa u ni ḅivhadza mafhungo fhedzi, a ḅo ngo tea u dzihwiwa sa nyeletsheḅo ya zwa mulayo.